

ЭНСИЭЛИ

○ Нам улуунун хаһыата ○

1935 сыл алтынньы 5 күнүгэр төрүттэммитэ

2005 с. Балаҕан ыйын

17

күнэ
субуота
№ 121
(9592)



Улуус баһылыгы муньыраһыттан бэлэтээһиннэр

Ааспыт нэдиэлэҕэ оҕолор уотунан оонньоонуннар түмүгэр Аппааныга 7 тн. от умайбыт. Балаҕан ыйын 6 күнүгэр Бөтүг трассатыгар «УАЗ» массыына умайбыт. Улуус 25 оскуолатыттан баһаарынай туругунан 10 оскуолаҕа көгүл бөрүллүбүт. Сэттиннигэ диэри бары оскуола-ларга специализация туруоруллуот а а х , а в т о м а т и ч е с к а я й специализацията суох оскуола-лар көгүлү ылбаттар.

ОдьКХ эйгэтигэр. Улуус үрдүнэн 18 оскуолаҕа, 18 оҕо саадыгар модульнай котельнайдар холбоомуттар. Гааһынан оттуллар котельнайдар туруктарыгар ыарахаттар бааллар. 20-чэ тонна чох кэлэрэ күүтүллэр, уматык туруга эмиз быһаарыллыбыт. Водопровод үлэтэ бу нэдиэлэҕэ тохтотуллар. Кини баанньык кэлэр нэдиэлэҕэ үлэтин саралыахтаах. Нэһиликтэр баанньыктарын үлэтигэр дьаһаллар бөрүллүбүттэр, оон эмиз бу күннэргэ үлэлэрин саралыахтара.

Балыһалар өрөмүөнү бүтэ иликтэр. Кини поликлиника өрөмүөнү бытаан. Ыларыах ахсаана элбэх, күнүгэ араас эчэйини кириэ тураллар. Ас-үөл боппуруоһа билигини үчүгэй, сүүн поставцигынан «Эрэл» ТХПК буолар. Эмкэ тендерини кэпэ турар. Саха сиригэр медицина тэриллэбитэ 200 сылыгар

аналлаах тэрээһиннэр бара тураллар. Үөрэти сага бүтөрүн кэлбит быраастар Хамааттаҕа, Аппааныга, I Хомуустаахха кэлэн үлэлэрин сағалаан эрэллэр.

Үөрэх управлениета иһитин-нэрибинэтин 18 үөрэх тэрилтэтэ баһаарынай специализацията суох буолан арыллыбакка турар. Санитарнай өттүнэн 6 эрэ үөрэх тэрилтэтин көгүллээбиттэр. Билигини туругунан 25 оскуолаттан 5 оскуола (Үөдэй, Бөтүг, Түбэ, ХСФАШ, Маймаҕа) үлэли оло-роллор.

Бүтүн республикатааҕы учу-тталлар конференцияларыгар бэлэмизини үлэлэрэ бара тураллар. Хомойуох иһин, сыл аайы үөрэнэ-эччи ахсаана арыллыр. Улуус үрдүнэн 1 кылааска 365 оҕо кири-бит, 985 үөрэнэччи практикалана сылдьар. Балаҕан ыйын 15 күнүттэн үөрэнэччилэр практика-лара бүтөн үөрэхтэрэ саралыаҕа. Билигин даҕаны 12 эдэр учуутал кэлэрэ күүтүллэр.

Тыа хаһаайыстыбатыгар били-гин сүүн үлэ — хомуур. Хортуоп-пуй үүнүүтэ орто, ол курдук 1 га-аттан 84 цн. кэлэ турар, 200 тн. си-эмэрэ уурулуоҕа, 600 тн. атыыга барыахтаах. 15 га сиртэн одуруот аһа хомуллубут, 1 гектартан 170 цн. кэлэ турар. Туораахтаах куль-

тура туруга мөлтөх, 9 комбайн-тан 2 үлэлир. Бурдугу охсон ба-ран рулоннуу сылдьаллар. 34.920 тн. от оттонно, ол 93 % тэҥнээр, 2900 тн. үүт ыаныллыбыт. Бала-ҕан ыйын 16 күнүгэр атыы-эргизин дьаарбанката ытыллар, манна кыһыйылааһынан тахсыбыт хаһа-айыстыбалар балаҕан ыйын 25-26 кн. буолуохтаах республикатааҕы дьаарбанкаҕа кыттыны ыла ба-рыахтара.

Статуправление. Бу нэдиэлэҕэ республикатаҕа бастааһынан Ни-кольская нэһиликтэр тыа хаһа-айыстыбатыгар боруобалыыр би-эрэпис ытыллар. Кэлэр нэдиэлэҕэ управление Нам селотугар кэккэ бэлэмизини үлэлэри ытар была-аннаах.

Нам селота. 5 оҕо саадыгар итин холбоомут, благоустрой-ствоҕа үлэлэр бара тураллар, ол курдук тротуар өрөмүөн, 8 км. уу турбата тардыллыбыт, Черны-шевская уулуссаҕа капитальнай өрөмүөн бүппүт, Советская уулус-саҕа үлэли сылдьаллар, оттон Привокзальной уулуссаҕа өрөмүөн саралана илик.

Отчуоттары истэн баран улу-ус баһылыга кэккэ сорукутары ту-руорда. Ол курдук, бастатан ту-ран хомуур үлэтин түргэтэтин, бириэмэтигэр бүтэрин ирдэнэр. Итин холбонохтооха объектарын холбоон село олохтоохторун ити-нин хааччыйы ирдэнэр. Куобах булда саралыаһын иннинэ хомуур, хаһаайыстыбаннай үлэлэри бүтэ-рин- оһоруу соруугун туруорда. Ыыбар хампааньыта саралам-ытынан тэрээһин үлэлэри кон-туруолга ылан, быыбары эйэ-дэм-нээхтик ытар сорукутары туру-орда.

Балыһаҥы
Л. УВАРОВСКАЯ

дьонугар окко көмөлөспүт. Поро-тов Павел ыаллы Уус-Алдан улуунун Арыы Тииттэн дьоно Хамааттаҕа көһөн кэлэнэр, ман-найгы кылаасан үөрэнэр, үөрэх ударнига. Сайын Арыы Тииккэ эдьиниигэр Поротова Татьяна сыныааммыт, сүөһү хомуйбут, сөтүөлээбит. Уолаттар Нам сирин-дойдугун, дьонун-сэргэтин сөбүлээбиттэрин, үөрэхтэригэр кыһаллалларын көспиллэр.

«Дьөгөгөй» баһынай хаһаай-ыстыба баһылыга А.П. Назаров кэлбит оҕолору үлэлир сирдэри-гэр аттаран туруорда. Кинилэр түөртүү буолан бөлөхтөргө арах-сан, хортуоппуйу кыраллаан-ула-ханныан, наардаан хомуйбутунан бардылар. Ким хортуоп-пуй отун ыраастыыр, со-рохтор хомуйаллар, биз-дэрэлэрин толорбуттар куулга куталлар. Үөрэнэ-эччилэр үлэлэрэ күөстүү орҕуйар.

— Үөрэнэччилэр баста-ны күннэригэр 180-тан тахса куул хортуоппуйу хостообуттара. Иккис күннэригэр 160 куулу ыл-быттара, онтон үһүс күннэригэр эбиэккэ дылы 80 куулу толорон хорту-оппуй ыһыллыбыт баа-һынатын улахан агарын бүтэрдилэр. Аны ардаа-бакка туран биэрдэтинэ 3-4 күнүнэн хортуоппуй хо-муура бүтүөү. Хостом-мут хортуоппуйу тракторунан тизэйи «Эгисэли» ФАПК храни-лицетыгар туттарабыт, — диір Афанасий Петрович.

В. ВАСИЛЬЕВ

Хаартыскаҕа: «Дьөгөгөй» баһынай хаһаайыстыба баһылыга А.П. Назаров көмөлөһөөччүлэрин кытары.

Күһүккү киһи кылбүтүнэн

БААҤЫНАҔА... ҮЛЭ УРУОГАР

Балаҕан ыйын 9 күнүгэр Хама-аттааҕы саха-французскай ассо-цированной оскуола 5-6 кылаас-тарын үөрэнэччилэрэ учууталлар А.А. Аммосова, Р.А. Кокорева салалта-ларынан А.П. Назаров баһылыктаа-х «Дьөгөгөй» баһынай хаһаайы-стыбатыгар, Никольская аһынааҕы кытыл баһынаатыгар хор-туоппуйга үлээтилэр.

А.П. Назаров баһы-лыктаах «Дьөгөгөй» баа-һынай хаһаайыстыбата 5 гектарга хортуоппуйу, 2 гектарга хаппыстаны үүннэрэр. Афанасий Пет-рович сабадалааһынынан быйыл үүнүү куһаҕана суох. 1 гектартан ортоту-нан 100 цн. хортуоппуйу, 200 цн. хаппыстаны ылы-ахтаахтар. Тодус ыалы түмпүт «Дьөгөгөй» бааһы-най хаһаайыстыбата 80 сылгылаах, ол иһигэр 42 биэлээх, 2 МТЗ, 1 ДТ-75 трактордаах. Быйыл сайын баһынайдар үөһэ Бырды-аки алааска 40, аллара Кириэс Вөлөдөһө арыыга 30-тан тахса тонна оту бэлэмнээтил-лэр. Хортуоппуй хостоонунугар ко-палканы Тимофей Михайлов үлэлэ-тэр. Механизатор П.П. Назаров хос-томмут хортуоппуйу тизэйи «Эгисэли» ФАПК-га туттарар. Тракторист Владимир Быканов ра-бочайдыыр. Биргээдэҕэ Афанасий Петрович уолаттара 11-с кылаас үөрэнэччигэ Афанасий, 8-с кылаас үөрэнэччигэ Рома уонна Сунтаар-тан профтехучилищеҕа үөрэнэ кэл-

бит Даша Иванова көмөлөһөллөр. Бүгүн чарылхай күннээх, чуум-пу ыраас күн оскуола иккис кылаа-һыттан 30-ча оҕо хортуоппуй хос-тоонунугар үлэли кэлбит. Кини-лэр сарсыарда 10 чаас савана оскуола-ларын таһыгар мустан ав-тобустарга олорон баһынаалары-



гар киридилэр. Онно уһун синни-гэс хортуоппуй баһынаатыгар ко-палка үлэли сылдьара көстөр. Ба-аһына хоту эңгирегэр хаппыста үүннэриллибит. Бүтэй өрөмүөнүнэн ааннара сабыллыбыт, сүөһү-сылгы баара көстүбөт.

Массыынаҕа олоһубут 5-с кы-лаас үөрэнэччилэрин кытта кэп-сэттим. Чирков Саша Абыйтан сылдьар үөрэх туйгуна, быйыл 5-кэ киирбит. Сайын Уулаах Аанҕа

Улуу Кыайыы 60 сылыгар, алмаас промышленноһын 50 сылыгар, Өлөөн улууһа тэриллэбитэ 70 сылыгар, Өлөөн улуунун төрүттээччи И.Е. Винокуров төрөөбүтэ 110 сылыгар ананар

Нам улуунугар Өлөөн улуунун Күннэрин программата

2005 сыл балаҕан ыйын 21 күнэ
12 ч. 40 мүн. — «Өлөөн улууһа» МТ делегациятын кэлиитэ
14 ч. — «Өлөөн улууһа» МТ официальной делегацията «Нам улууһа» МТ баһылыгын кытта көрсүһүүтэ
15 ч. — И.Е. Винокуров дойдутугар Хатыг Арыы нэһиликтэр ыалды-ыттааһын. (И.Е. Винокуров аатынан Хатыг Арыы оскуолатын педагогиче-ской коллективин уонна үөрэнэччилэрин кытта көрсүһүү)
17 ч. — И.Е. Винокуров аатынан Намнааҕы технология уонна ди-зайинга педколледжга сылдьы
17 ч. — Мини-футболга Өлөөн уонна Нам улуустарын сүүмэрдэммит хамаандаларын таһаарыстыгы көрсүһүүлөрө
19 ч. — Өлөөн улуунун уус-уран самодеятельноһын концерта (А.Ф. Шестаков аатынан культура киһи)

«Үүн-чэлгий, мин Өлөөнүм» культурнай программа

Балаҕан ыйын 21 күнүгэр Өлөөн улуунун Күнүгэр аналлаах культур-най программа күнэ 19 чаастан А.Ф. Шестаков аатынан культура ки-нигэр сараланар. Манна Египеккэ, Болгарияҕа аан дойдутааҕы фестивал-лар лауреаттара, «Утренняя звезда» Россиятааҕы телевизионнай биз-рини кыттыылааҕа «Орончикан» ырыа уонна үлүү народнай ансамбл, Нарьян-Марга хотугу норуоттар аан дойдутааҕы конкурстарын дипло-мана «Аарык» долган-эбэҥки народнай ансамбл, республиканской фе-стиваллар лауреаттара мелодистар Николай Прокопьев, Прокопий Пав-лов, Станислав Семенов, Николай Буришев о.д.а. кыттыылаах уус-уран самодеятельность концерта.

«Культура северных широт» Өлөөнөөҕү историко-этнографической музей быыстапка-экспозицията.

Норуот маастара, РФ художниктарын союһун чилиэнэ, СР культура-тын үтүөлээх үлэһитэ Х.А. Бенчик быыстапката.
Кэпиг, сылдьыҥ, ыалдыттан. Кири — босхо.

БИҤИГИ ХАЛАНДААРБЫТ:

НЭҺИЛИЭКТЭР МУНИЦИПАЛЬНАЙ
ОРГАННАРЫГАР БЫЫБАРДАРГА
ДИЭРИ 29 КҮН ХААЛЛА

СЭРЭБИЭЙ ТҮМҮКТЭРЭ

Сэрэдэҕэ улуус дьаһалтатын актовой саалатыгар алтынньы 16 күнүгэр буолар быыбардарга баһылыктарга уонна депутаттарга кандидаттар улуус хаһыатын нөҕүө быыбар иннинээри төлөбүрдээх агитация ытталларыгар сэрэбийдээһин барда. Быыбар иннинээри агитация сокуонунан ыйыллы-быт бэрээдэгин туһунан информацияны «Эгисэли» хаһыат редактора В.Г. Касьянов оҕордо, сэрэбийдээһини ТИК-тан Д.П. Федоров кыттыны ыла. Иньэ ғыһан 57 баһылыка кандидаттан 14, депутаттарга канди-даттартан эмиз 14 киһи кэлэн кыттыны ылылар уонна сэрэбийдээһин түмүгэ маньык буолан таарыста.

НЭҺИЛИЭКТЭР БАҤЫЛЫКТАРЫГАР КАНДИДАТТАРГА
Нам селотуттан: Ядрихинская С.П. — балаҕан ыйын 24 күнэ, Гуляева И.Н. — алтынньы 8 күнэ, Попов П.М. — алтынньы 4 күнэ, Дьяконов В.В. — балаҕан ыйын 29 күнэ, Кондратьева Т.А. — алтынньы 13 күнэ, 1 Хому-стаахтан: Винокуров С.В. — алтынньы 11 күнэ, Атласов А.П. — балаҕан ыйын 24 күнэ, Сыромятникова С.И. — алтынньы 6 күнэ, Аппааньттан: Эверстова И.Н. — балаҕан ыйын 27 күнэ, Соловьев А.И. — алтынньы 4 күнэ, Никольскаятан: Моисеева А.М. — балаҕан ыйын 22 күнэ, Потанов Г.С. — балаҕан ыйын 27 күнэ, II Хомуустаахтан: Алексеев А.С. — балаҕан 22 күнэ, Тубэттан: Егоров А.Л. — алтынньы 13 күнэ

ДЕПУТАТТАРГА КАНДИДАТТАРГА
14 киһи барыта Нам селотуттан кэллилэр. Сэрэбийдээһин түмүгэр кандидаттар хаһыакка тахсар күннэрэ маньык быһаарыллына: Емелья-нов П.Г. — алтынньы 4 күнэ, Кутуков В.Р. — алтынньы 13 күнэ, Сысолля-тин А.Т. — алтынньы 1 күнэ, Макарова М.Г. — Балаҕан ыйын 22 күнэ, Москвитина А.Е. — балаҕан ыйын 29 күнэ, Кондратьева Н.К. — алтын-ньы 6 күнэ, Сергучева С.Г. — балаҕан ыйын 24 күнэ, Николаева Л.Н. — алтынньы 11 күнэ, Фадеев В.Ю. — алтынньы 8 күнэ, Егоров Б.П. — бала-ҕан ыйын 20 күнэ, Слепцов П.И. — балаҕан ыйын 27 күнэ, Михайлова Ф.В. — алтынньы 8 күнэ, Спиридонов С.С. — алтынньы 13 күнэ, Федоров П.Л. — балаҕан ыйын 27 күнэ.

Бэйэ информ.

Бэйни салайыны: дохуот хантан кэлэрий?

ОМУК ТУРИСТАРА СӨБӨ МАХТАЙЫАХТАРА: КЭРЭ ДА ДОЙДУ – НАМ СИРЭ!

Кэнники кэмгэ Сахабыт сириг кэрэ айылгытын сөбө-махтайа, то-



хуттар тымыһыны тулуйар дьону, бийигини олохпуну-дьаһахпытын билсигэ кэлэр тас дойду дьону үгүстүк ыалдьыттыр буолдулар, сыл айы сөүгөрээччилэр элбээн иһэллэр. Маны кытары тэҥгэ республика кэҕэ улуустарыгар туризм сайдан, кэҕэ эрэр. Араас туристическай базалар тэриллэнэр кыһыннары-сайыннары тас дойду дьону көрсө ололор.

Биллэрин курдук дойдубут хайа баҕарар мунуга бэйэтэ туспа, хатылдамат дьикти-кэрэ мистэ-лэрдээх. Бийиги Наммыт улууһа дэлгэр даҕаны кыһа кэрэ — «Энгиэли хочото» дии ааттанна дуо? Тас дойду дьону улууспун туннан ааспаттар, уунан да, сиригэн да кэлэн сынныанан бараллар. Уонна сир ас, булт-аят сезоннарыгар Дьокуускайтан кэлээччилэр хара баһа-ам буолаллар. Маныаха билигин

рынок үйэтигэр, туризм сайдан эрэр кэмгэр, биһиэхэ олохтоох бюджетка дохуот киллэринэр туохпун да суох. Чуолаан, бу санааларга оло-руран эдэр, кэскиллээх салайааччы, «Энгиэли-Строй» ХЭТ директора Гаврил Мартович Прокопьев «Куонда Кириэс» дии ааттаах туристическай киин тэрийэн үлэлэтэр ба-далаах.

Бу күннэргэ киини кытта көрсөн көспөтөн, тутууларын тийээн көрөн кэллибит. Эдэр салайааччы Строительная уулусса 14-гэр уһаайба сирэ атыылаһан туристтары хоннорор, сынньатар бары усулуобуйаны олохтуур сыллаах икки мэндиэмэннээх, 7x10 м. иэниэх дьиз туттара сылдыар.

Дьокуускайга баар «Спутник Якутин» дии турфирманы кытта хардарыта үлэлэтэргэ сөбүлэһин түһэрситтэр, туристар бу фирма нөҕү манна кэлиэхтэрэ. Билдэйттар сынныанар маршруттара барыллаан манньк буолуога: хоту сир олохун-дьаһаһын көрдөрөр сыалтан булчуттар үүтэниринэн сырыттыннары-ахтара, сайын Кэҕкэмэ үрүгүнэн устууну тэрийэхтэрэ, араас экскурсияларга сырытыннарыахтара.

Гаврил Мартович былаана ман эрэ бүппэт. Киин саҥа тутуула турар Молодежная кварталтан чугаһынан сибээстээн эдэр ыаллар көлөн сынныаналларыгар, бырааһын-ныстары тэрийэллэригэр сахалыы тыһынаах Арчы дьэтин тутар ба-

валаах. Бу тутуулар биллэн турар элбэх үбү-харчыны эрэйэллэр, киин-лэргэ сүрүн көмөлөһөөччүгүн «ЯПТА АЛРОСА» (дир. солб. С.И. Нестеров) дии тэрилтэ буолбут.

Туристическай киин дьэтин-уотун эдэр салайааччы саҥа дьыл иһинэ бүтэрэр былааннаах. Дьога-бардаспыт «Спутник Якутии» тур-



фирма үчүгэйдик үлэлиэн, бэйэбит өттүбүттэн кэлээччи дьонго сөптөөх усулуобуйаны тэрийэхпитин наада дии көспөтөннү түмүктүүр.

Кырдыга, улууспунгар «киһили» сынныанар, дьоро кизиллэри атаарарга бар даҕаны, ресторани даҕаны тэриллэ илик. Онон Гаврил Мартович былааннары Арчытын дьэте, туристическай киин баҕар-дар улууспун культурнай сиркилэ-тинэн буолуохтара.

Л. УВАРОВСКАЯ Хаартыскаларга: эдэр салайааччы Г.М. Прокопьев, «Куонда Кириэс» туристическай киин тутуула турар

Спорт — дьулуур, спорт — тулуур

САҢА ТРАССАҒА — УННЬУКТААХ СҮҮРҮҮ

Сайынны от үлэтин биир күүстээх уонна быһаарыылаах түгүнүгэр, атырдыах ыйын эргэтигэр Аллараа Бэстээххэ, Мэҥэ-Хаҥалас улууһун чэпчэки атлетиканын федерацията (преде. Стручков С.С.) уонна спортка комитэти (Предс. Пестряков В.М.) көрдүлэһиннэри-нэн, бэйэлэрин ытыктыыр чулуу киһилэрин, марафонна Саха Республикатын уонна Россия спордун мастарын, улуу бочуоттаах гражданин, Харатааһы спортнай лицей директорун Афанасий Петрович Илларионовы чыһэтэбиттэрэ хайы-үйө ахсыс сылыгар барбыт. Кырдык даҕаны, мөҕөлгө-гө спорт көрүгэ ханнык да күчүгэ-дьылга, үлэ-хам-наска кыһарыйтарбака улахан болгомтоҕо уурул-лан, эгэргэ дьыл, үтүө үгэ-стэринэн үлэни уонна сын-ныалагы туһалаахтык ат-таран, дьуоралээн манньк үрдүк тэрээһин күрээи ыһытты-ра улахан суолталааһа көһүннэ. Ол курдук, быйылгы сылтан иһин эгэ-ргэ бастакы асфальт суол трассатын устуун уһууһу уонна кэскиллээх уһун сүүрүү ыһытыллына. Аны манньк трассаҕа сылын ахсын са-наттан саҥа рекордары куоһарал-ларыгар мин саарбахтаабыһын.

Балаһыанна быһыныһан, үс дистанция саастарынан арааран сүүртүлөр. 5 км. дистанцияга оскуо-ла оҕолоро, 15 км. уонна 30 км. ула-хан дьон уонна ветераннар баҕа өттүлэринэн талан сүүрдүлөр. Ол курдук, саамай элбэх кыттааччы-лаах 30 км. буолла. Улуу улуустан муньустан барыта 77 уһун тыһы-наахтар күүстэрин холостулар. Быйылгы сезон бары күрэхтэрин көтүпкээк кэлбит Нам улууһун сүүрүктэрэ эмнэ кытыһылар. Бу сырыма 5 сүүрүкпүт кыттан сэмэй көрдөрүүлэһинбит. Оскуола оҕо-лоругар кыра кыргыттарга I Хому-стаах оскуолатын бенис кылааһын бүтэрбит Маркова Тоня, 30,15 мүн.

көрдөрөн ахсыс мистэ буолла. Он-тон Модут орто оскуолатын үрө-цээччилэра Борис Придзников уон-на Колья Гуляев бэйэлэрин саасты-ылаахтарыгар үһүс мистэлэри ыһылар. Бу уолаттар быйылгы се-зонга саҥа кыттаннар, куһаҕана суох түмүктэри ситиспиттэрин ба-дэтир наадалаах. «Бу сүүрбүт үс оҕолорбут докумуоннара туолааы-



һыаньаҕа тирэҕирбэҕэ хаһыаттан тахсыбыт биллэринтэн уонна те-лефон сибээһинэн чуолкайдаһан тийбиһит. От үлэтигэр кыһары-таран, улууспун күүстээх сүүрүктэ-ра: Семен Охлопков, Афанасий Ох-лопков, Александр Новгородов, биллэр уонна өйдөнөр бириччиһэн кырдыас ветеранмыт С.Н. Тимо-феев, Намтаи Николай Рыкунов кыттыбатылар. Бу ааттаммыт сүүрүктэр бары от ыйыгар бу-олбут «Дьулуур» СТ республика-тааһы улахан күрөҕөр кытты-бытара. Бириччиһэн уолаттары (В. Придзниковы, К. Гуляевы), Василь Охлопковы уонна Петр Кутуковы умнар табыллыбат. Онтон бу кыра марафонна (30 км.) абсолютнай чемпион аатын Мэҥэ-Хаҥаластаан 55 саастаах ветеран Владимир Сидоров ыла уонна саҥа трассаҕа 2 чаас 57 сек. көрдөрөн бастакы рекор-ду олохтоото. Киинэхэ Саха Республикатын чэпчэки атлетика федерациятын уонна Афа-насий Илларионов бэйэтэ олохтоо-бут бириччиһэн ытыс тыһынан өрө күүрүүлээх быһыыга-майгыга туттардылар. Иккис мистэни Дьо-куускайтан Роман Колесов уонна үһүс бириччиһэн мистэҕэ Чурапчыт-тан Николай Байкилов тартытылар. Дьахталларга бу дистанцияга «Дьу-луур» кулуун ааттаахтара Лидия Александрова, Надежда Карасева уонна Надежда Федотова туһаан-нааһынан мистэлэргэ тартытылар. Саастаах ветераннарга дьахтал-ларга Тааттааттан Валентина Дор-гуева уонна эр дьонго Дьокуускай-тан Георгий Радионов кыайылаа-һынан буолдулар. 70-тан үһө саастаахтарга Тулагыттан Михаил Соловьев бастаан анал бириччиһэн наһарадаланна.

Угмат тыһынаах уһуньут сүүрүктэригэр өссө түмүсүлээх-тик уонна утумнаахтык эрчиллэн, Наммыт аатын үйэлэргэ үрдэтэ-турун диин алгыы хаалабыт. А. СОФРОНОВ, I Хомуस्ताах

Состав членов УИК поселений Намского улуса на выборах глав МО и депутатов представительных органов

- №1 Тастахского наслега Саввина Ольга Николаевна Председатель Тихонова Марианна Михайловна Секретарь Оконешикова Дария Прокопьевна Член
№2 Арбынского наслега Жиркова Матрена Ильинична Председатель Иванова Мария Петровна Секретарь Андреев Сергей Анатольевич Член
№3 Салбанского наслега Гаврильева Тасия Николаевна Председатель Посельский Иннокентий Афанасьевич Зам. председателя Аргунова Тамара Николаевна Секретарь Павлова Анастасия Васильевна Член
№4 Никольского наслега Олесов Анатолий Васильевич Председатель Ипполитова Елена Егоровна Зам. председателя Протопопова Светлана Николаевна Секретарь Неустроев Николай Кирсанович Член Тимофеева Вера Васильевна Член
№5 Тюбинского наслега Захаров Дмитрий Дмитриевич Председатель Дьяконова Дария Романовна Секретарь Куличкина Галина Кирилловна Член
№6 Бетюнского наслега Дьяконова Софья Егоровна Председатель Софронова Наталья Степановна Зам. председателя Суздапова Ольга Виссарионовна Секретарь Попов Гаврил Игоревич Член
№7 Кобяконского наслега Юшкова Мария Ивановна Председатель Кондратьев Иван Григорьевич Зам. председателя Попова Елена Дмитриевна Секретарь Слепцова Анна Васильевна Член
№8,9 уч.Хатас 2-ой Хомуस्ताхского наслега Максимов Ньургустан Михайлович Председатель Протопопов Вячеслав Афанасьевич Зам. председателя Окоемова Анастасия Дмитриевна Секретарь Румянцева Евгения Петровна Член
№10 уч.Парковый Партизанского наслега Халдеева Мария Германовна Председатель Пермькова Елена Иннокентьевна Зам. председателя Маркова Саргылана Николаевна Секретарь Алексеев Семен Германович Член
№11 уч.ПартизанПартизанского наслега Аргунова Людмила Афанасьевна Председатель Парникова Прасковья Андреевна Зам. председателя Петрова Екатерина Иннокентьевна Секретарь Зырянов Егор Григорьевич Член
№12 уч.МодутМодутского наслега Попов Владислав Николаевич Председатель Матвеева Надежда Анатольевна Зам. председателя Иванова Анастасия Егоровна Секретарь Ядрихинская Анастасия Николаевна Член
№13 уч.Тумул Модутского наслега Сыроватская Анфиса Степановна Председатель Протодияконова Антонина Георгиевна Зам. председателя

- Винокурова Вера Константиновна Секретарь Гуляева Дария Ивановна Член Протопопов Александр Петрович Член
№14 уч.Хатырык Хатырыкского наслега Коржина Мария Михайловна Председатель Иванова Галина Васильевна Зам. председателя Лукинова Надежда Ивановна Секретарь Слепцова Евдокия Николаевна Член
№15 уч.Столбы Хатырыкского наслега Константинова Тасия Григорьевна Председатель Дьяконова Тасия Галиновна Зам. председателя Алексеева Ульяна Васильевна Секретарь Антонова Ульяна Николаевна Член
№16 уч.Буденовский Едейского наслега Винокурова Людмила Дмитриевна Председатель Никифорова Елизавета Кирсановна Зам. председателя Сысолтина Анастасия Семеновна Секретарь Яковлева Сардана Дмитриевна Член
№17 уч.Едейский Едейского наслега Ядреева Татьяна Петровна Председатель Лиханова Александра Николаевна Зам. председателя Неустроева Наталья Эдуардовна Секретарь Крыжановская Надежда Михайловна Член
№18 уч. Чагда-1-го Хомуस्ताхского наслега Иванов Иннокетий Михайлович Председатель Николаева Елизавета Иннокетьевна Зам. председателя Куличенко Любовь Егоровна Секретарь Татаринова Екатерина Алексеевна Член
№19 уч.Кысыл -Сырский 1-го Хомуस्ताхского наслега Ощепкова Зоя Егоровна Председатель Петрова Мария Михайловна Зам. председателя Аммосова Мария Николаевна Секретарь Кривошапки Степан Иванович Член
№20 уч. Хомуस्ताхский1-гоХомуस्ताхского наслега Атласов Руслан Николаевич Председатель Дмитриева Елизавета Михайловна Зам. председателя Новгородова Наталья Константиновна Секретарь Избекова Лидия Иннокетьевна Член
№21 уч.Арыы-Тит Хамагаттинского наслега Осипова Зоя Исаевна Председатель Москвитина Виктория Викторовна Зам. председателя Заровняева Анна Захаровна Секретарь Канаева Татьяна Даниловна Член
№22 уч.Крест-Кытыл Хамагаттинского наслега Кононова Февронья Семеновна Председатель Кельчиев Леонид Спартакович Зам. председателя Петрова Розалия Январевна Секретарь Иванов Николай Егорович Член
№23 уч.Аппаны Хатын-Арынского наслега Игнатьева Александра Даниловна Председатель

(Окончание смотри на 4 стр.)

